


Otitenani  
Thomas S. Monson  
na ɔtwerɛɛɛ



# Yereye adwuma no ntɛm so.

**W**onim sɛ Asɔre no a wɔasan de aba bio no nyaa mfeɛ 98 ansa na ɛrenya stakes 100? Nanso bɛyɛ mfeɛ aduasa (30) akyi no, Asɔre no kyekyeree stakes 100 a ɛto so mmienu. Na mfeɛ nwɔtwe pɛ akyi no Asɔre no nyaa stakes a ɛboro 300. Seesei yɛwo stakes bɛboro 3,000.

Deɛn nti na saa nyini yi rekɔso ntɛntɛm yi? Esiane sɛ yɛagyɛ din kyɛn obiara anaa? Esiane sɛ yɛn asɔredan yɛ fɛ nti anaa?

Saa nneɛma yi hia, nanso sɛnti a Asɔre no renyini ne sɛ Awurade kaa sɛ ɛbɛyɛ saa ara. Wɔ Nkyɛrɛkyɛrɛ ne Apam no mu no, Ɔkaa sɛ, “Hwɛ, mɛyɛ m’adwuma ntɛm wɔ ne bɛrɛ mu.”<sup>1</sup>

Wɔmaa yɛn a yɛyɛ Ɔsoro Agya ahonhom mma yi baa asase so saa bɛrɛ yi sɛdɛɛ yɛbɛboɔ ayɛ saa adwuma kɛsɛɛ yi ntɛm.

Sɛdɛɛ menim no, Awurade nkaa da sɛ n’adwuma no yɛ honam mu adwuma pɛ. Mmom, n’adwuma yɛ daapɛm. Megyɛ di sɛ Ɖreyɛ n’adwuma ntɛm wɔ honhom wiase hɔ. Megyɛdi nso sɛ Awurade, nam Ne nkoa so, resiesie ahonhom bebree ma wɔagyɛ asɛmpa no wɔ hɔ. Yɛn adwuma ne sɛ yɛbɛhwehwe yɛn awufoɔ na afei yɛakɔ tɛmpol akɔyɛ ayɛyɛdɛɛ kronkron a ɛbɛma wɔn a wɔwɔ nkataanim no akyire no akwannya koro no a yɛwɔ no.

Titenani Brigham Young kaa sɛ Nna a Ɖdi Akyire Ɖhoteɛni biara a ɔwɔ honhom wiase no nni ne ho adaa-gyɛɛ(1801–77). “Deɛn na wɔreyɛ wɔ hɔ? Wɔreka asɛmpa no, wɔreka asɛmpa no mmerɛ nyina ara, na wɔresiesie

kwan ama yɛayɛ yɛn tɛmpol-sie adwuma no ntɛm wɔ ha ne mmea afoforɔ.”<sup>2</sup>

Seesei , abusua abakɔsɛm adwuma nnyɛ mmrɛ. Mo a mofiri Scandinavia no, metɛ mo haw ase. Ebi ne sɛ, wɔ me Sweden abusuasantene mu no wɔfrɛ me nana barima Nels Monson; ne papa nne Monson koraa na mmom wɔfrɛ no Mons Okeson. Mons papa din de Oke Pederson, na ne papa din de Peter Monson saa ara kɔsi Monson bio.

Awurade hwɛhwɛ sɛ wo ne me bɛyɛ yɛn abusua abakɔsɛm yie. Megyɛdi sɛ adɛɛ a ɛdi kan a ɛsɛ sɛ yɛyɛ, sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ yɛn adwuma yie a, ɛne sɛ yɛbɛnya yɛn Soro Agya no Honhom aka yɛn ho. Sɛ yɛtɛna ase wɔ teneneɛ mu sɛdɛɛ yɛnim sɛ ɛsɛ a, ɔbɛbue kwan ama nhyira a yɛrɛhwɛhwe paa ara no aba mu.

Yɛbɛyɛ mfomsoɔ dɛɛ, nanso yɛn mu biara nntumi nnkwadar wɔ abusua abakɔsɛm mu wɔ bɛrɛ a yɛnnyɛ asuafoɔ ansa. Ɖno nti, ɛsɛ sɛ yɛdɛ yɛn ho hyɛ saa adwuma yi mu, na ɛsɛ sɛ yɛsiesie yɛn ho kɔ yɛn anim. Wei nnyɛ adwuma a ɛda fam, nanso Awurade de ahyɛ wo nsa, na ɔdɛ ahyɛ me nso me nsa.

Bɛrɛ a wogu so reyɛ abuasua abakɔsɛm adwuma no, wobɛhyia akwansidɛɛ, na wobɛka akyɛrɛ wo ho sɛ, “Biri-biara nni hɔ a mɛtumi ayɛ bio.” Sɛ wokɔ saa tebea yi mu a, kɔ wo nkotodwe anim na bisa Awurade sɛ ɔmmue kwan, na ɔbɛbue kwan ama wo. Medi adanseɛ sɛ wei yɛ nokorɛ.

Ɖsoro Agya dɔ ne mma a wɔwɔ honhom wiase hɔ sɛdɛɛ Ɖdɔ wo ne me. Ɖfa adwuma a yɛyɛ de gye yɛn awufoɔ ho no, Nkɔmhyɛni Joseph Smith kaa sɛ, “Na afei bɛrɛ a

Onyankopɔn botaae kesee no reyɛ ntɛm sɛ ebɛhyɛ ma, na nsem a Nkɔmhyɛfoɔ no kaae no rehyɛ ma no, bere a wɔ-kyekyere Onyankopɔn aheman no wɔ asase so, ne bere a wɔasan de tete nneema nhyehyɛe no aba bio no, Awurade ada saa asedee ne akwannya yi adi akyerɛ yɛn,”<sup>3</sup>

Efa yɛn nananom a wɔwuwuui a wɔanya asempa no ho nimdee no, Tittenani Joseph F. Smith (1838–1918) de too dwa se, “Enam mmɔdemmo a yɛbo wɔ wɔn ho no nti wɔn nkoasom nkonsonkonson no befiri agu fam, na sum a ewɔ wɔn ho no befiri ho, ama han atumi ahyerɛn wɔ wɔn so na wɔate adwuma a wɔn mma a wɔwɔ ha no aye ama wɔn wɔ honhom wiase, na wɔadi ahurisie wɔ asedee a moaye no ho.”<sup>4</sup>

Ɔsoro Agya no ahonhom mma mpempem pii wɔ ho a wɔante Yesu Kristo din ansana wɔrewu akɔ honhom wiase. Nanso seesei wɔaka asempa no akyerɛ wɔn na wɔretwɛn da a wo ne me bɛye nhwehwɛmu a ehia a ebɛbue kwan ama yeatumi akɔ Awurade fie akɔye adwuma a wɔantumi annyɛ amma wɔn ho.

Anuanom ne adɔfoɔ, medi adanseɛ sɛ Awurade bɛhyira yɛn bere a yɛregye saa asodie yi na yɛredi ho dwuma.

## NKRANSEM YI MU NKYEREKYERE.

Dwene w’abusua abakɔsem mu abasem a wo pɛ paa ara ho na ene wɔn a wosra wɔn no nkyɛ. Ebia wobɛpɛ sɛ wode nsemmissa a ewɔ Atitenafɔa a Wɔdi Kan no Nkransɛm no, mmɔfra afa no (kratafa 6) hyɛ wɔn a wosra wɔn no nkuran. Dwen ho sɛ wobekan Nkyerekyere ne Apam 128:15 na ene wɔn nsusu hia a ehia sɛ yɛbeyɛ tempol ayeyɛdee ama yɛn nananom.

### ATWERE

1. Doctrine and Covenants 88:63.
2. *Asɔre Atitenafɔɔ Nkyerekyere: Brigham Young* (1997), 67.
3. *Asɔre Nkɔmhyɛfoɔ Nkyerekyere: Joseph Smith* (2007), 475.
4. *Asɔre no Atitenafɔɔ nkyerekyere: Joseph F. Smith*

## MMABUNU

### So na metumi yɛ nhyehyɛe adwuma?

Emma Abril Toledo Cisneros ne ɔtwɛrɛfoɔ

**M**ekaa ho ma yɛhyɛe yɛn stake botaae no ma sɛ yɛbɛhyehyɛ din 50, 000. Ahyɛaseɛ no na eyɛ den.

Mpɛn pii no nwoma a metwe firii computer no so no wɔ ntwerɛɛ a na menntumi nnkan, eno nti etɔ da a na mɛpɛ sɛ mede san kɔ na mekɔfa foforo. Nanso mehunuu sɛ sɛ obiara dwene sei a, saa nwoma no bɛka akyire korakora. Metumi susu hunuu nnipa a wɔato santene wɔ honhom wiase ho, na mesii gyinaeɛ sɛ mɛtoa so ake-nkan saa din no na matwerɛ a mennyɛ mfonsoɔ biara.

Mesuaa sɛ menyɛ ɔɔɔ ama saa nnipa yi. Metee aseɛ sɛ wɔhia mmoa ankasa, na yɛn nso yɛhia mmoa firi wɔn ho. Mɛbɛtee aseɛ yie sɛ Ɔsoro Agya nhyehyɛe a edi mu no kɔ ma obiara. Sɛ yɛdi akannifoɔ a wapaw wɔn no nkannyan ne wɔn nkyerekyere so a, yɛbɛhunu ne mmɔborɔhunu ne ne dɔ a enni kabea.

Nhyehyɛe adwuma abɛye osuahunu a m’ani gye ho. Mesuaa sɛ mɛbu na madɔ nneema bebree a efa abusua abakɔsem ho. Mesan nso nyaa akɔyɛdeɛ a esom boɔ firii yɛn Awurade ho nam setie a meye maa biribi ketewa te sɛ nhyehyɛe adwuma no.

*Ɔtwɛrɛfoɔ no te Veracruz, Mexico.*

## MMA

### Hunu w’Abasem

**W**’awofoɔ ne wo nananom anya osuahunu bebree a wonnim emu bi mpo! Wɔn abasem no mu bi bɛma woasere, na ebɛtumi aboa wo ma woanya gyedie wɔ Ɔsoro Agya mu. Nanso etɔ da a mpanimfoɔ mpo fere adeɛ. Fa saa nsemmissa yi boa ma wɔnkae wɔn abasem a wɔn ani gye ho na twɛrɛ to ho anaa yɛ wɔn mmuaeɛ no ho mfoɔni.

1. Ka wo nkaensem mmiensa a ema wo anigyɛe paa ara kyere me.
2. Bere ben na eyɛe wo aniwuo paa ara?
3. Kaa da a wɔwoo me ho asem kyere me.
4. Deen na na wopɛ yɛ bere a na woyɛ abofra no?
5. Kwan ben so na wonyaa asempa no ho adanseɛ?

© 2013 Intellectual Reserve, Inc. Ntintim ho akwannya Wɔtintimm wɔ USA English approval: 6/14. Translation approval: 6/14. Nkyereaseɛ *First Presidency Message, June 2014*. Twi. 10866 503



# Yesu Kristo Dwumadie Kronkron: Nhwesoo

Gyedie, Abusua, Jgyee

*Fa mpaebɔ sua saa nsem yi hwehwe se wobehu dee wobekye. Dkwan ben so na nteasee a wowa wo Agyenkwa no abrabɔ ne n'adwuma mu bema wo gyedie atu mpɔn wo Ne mu na ahyira won a wohwe won so wo wo nsrahwɛ nkyerekyere dwumadie mu? Se worepe mu nsem bio a, ko reliefociety.lds.org*

*Wei ye Nsrahwɛ Nkyerekyere Nkrasem nmidisoɔ no mu fa bi a ekyerɛ Agyenkwa no dwumadie no fa bi.*

**B**ere a yesom aforɔɔ no, yebeye Yesu Kristo a cyee nhwesoo maa yen no akyidifoɔ mmpapa. Titenani Thomas S. Monson kaa se: “Wɔn a wohia mmoa atwa yen ho ahyia. . . .Yeyɛ Awurade nsa wo asase yi so, a yewo asedee se yesom na yepa-gya Ne mma.”<sup>1</sup>

Linda K. Burton, Relief Society amansan titenani no kaa se: “Se yeto ko so a, yen mu biara beye te se Agyenkwa no bere a yesom Onyankopɔn mma. Sedee yebetumi asom yen ho yen ho nti, mepɛ se mesusu nsemfua nnan a yebekae: “Dee edi kan hwe, afei som.” . . .Bere a yereye saa no, na yeredi yen apam so no, sedee Titenani Monson yee no, akyidifoɔ a yeye no bedi yen ho adanse.”<sup>2</sup>

Yebetumi abɔ mpaee anɔpa biara ama yehunu akwannya a yede besom aforɔɔ. David L. Beck, Mmerantewaa Kuo Amansan Titenani

kaa se: “Osoro Agya bema wo akwankyerɛ, na abɔfoɔ bebɔa wo.” “Wɔbema wo tumi ama wode ahyira aforɔɔ na wode agye akra nkwa.”<sup>3</sup>

## **Wo Tweresem no mu**

Mateo 20:25–28;  
1 Nifae 11:27–28; 3 Nifae 28:18

## **Wo yen abakɔsem mu**

Wo ahinime 1856 amansan nhyi-  
amu no, Titenani Brigham Young  
de too dwa se adikanfoɔ a wokura  
teaseenam gu so retwa asasete no  
na ese se obiara boa boaboa aduane  
ano ntem so ma won. Lucy Meserve  
Smith tweree se “Woyiyii won asee  
ntaadee, won stockings, ne biribiara  
a wobetumi ama, wo Tabernacle ho  
ara, na woboaboa ano guu ahyen  
no mu.”

Bere a adikanfoɔ agyefoo no hyee  
asee se wɔreba Salt Lake Ahenkuro  
mu no, Lucy tweree se, “Mennyee  
adwuma a ama me ahomeka te se  
wei wo m'abarabɔ mu da, baakoye  
atenka hyee obiara ma.” Dee na ewo

se meye ara ne se meko store ho  
na meka m'ahiasem kyere; se eye  
ntoma a, wɔtwa bi ma me a won-  
nye me hwee.”<sup>4</sup>

Titenani George Albrt Smith  
(1870–1951) kaa biribi faa som a  
yesom aforɔɔ ho: “Yen daa nkwa  
anigyee no mu kesee begyina  
kwan a yetuu yen ho sii ho boa  
aforɔɔ so.”<sup>5</sup>

### **Dwene Wei Ho**

1. Kwan ben so na mpaebɔ betumi ama yebeye adwinnidee wo Awurade nsam?
2. Kwan ben so na se yesom aforɔɔ a ebetumi aboa yen ma yeadi yen apam so?

### **ATWERE**

1. Thomas S. Monson, “Deen na Maye Ama Obi Nne?” *Liahona*, Obubuo 2009, 86.
2. Linda K. Burton, “Dee Edi Kan Hwe, Afei Som,” *Liahona*, Obubuo 2012, 78, 80.
3. David L. Beck “W'Asedee Kronkron se Wobesom,” *Liahona*, Kotɔnima 2013, 56.
4. Joseph Fielding Smith, wo *m'Aheman mu Mma Mmaa: Relief Society Abakɔsem ne emu Adwuma* (2011), 97.
5. George Albert Smith, wo *M'Aheman mu Mma Mmaa* 77.